

INFORMISANJE KORISNIKA USLUGA U PREGOVARAČKOJ FAZI INFORMACIONI LIST

1	Naziv proizvoda/ usluge	STKR1768 - Dozvoljeno Prekoračenje Za Zaposlene Do 3 Plate Do 5000 KM Sa Polisom WO	
2	Iznos dozvoljenog prekoračenja	1000 KM (max iznos dozvoljenog prekoračenja je 10.000,00 KM) Do 5 plata za zaposlene u budžetskim i javnim privrednim društvima i Top preduzećima Do 3 plate za ostale klijente Banke (AD, DOO i radnje)	
3	Rok	12 mjeseci (do 12 mjeseci uz mogućnost automatskog produženja)	
4	Preduslovi	plata preko računa u NB; državljeni BIH sa prebivalištem u BIH; Zaposleni do 65 godina starosti; da su kreditno sposobni; da posjeduju urednu dokumentaciju za odobrenje dozvoljenog prekoračenja;	
5	Kamatna stopa	Nominalna: 13.95 % ; Kamatna stopa je fiksna i iskazana na godišnjem nivou.	
6	Valutna klauzula	Bez valutne klauzule	
7	Metod obracuna kamate	Dekurzivni način obračuna, proporcionalni metod na bazi stvarnog broja dana u godini 365/366 i stvarnog broja dana u mjesecu	
8	Plaćanje kamate	Mjesečno na iskorišteni iznos dozvoljenog prekoračenja, automatski zaduživanjem tekućeg računa korisnika dozvoljenog prekoračenja	
9	Iznos mjesečnog umanjenja dozvoljenog prekoračenja	0 KM	
10	Naknada za obradu dozvoljenog prekoračenja	10 KM jednokratno, fiksno (0,50% od iznosa dozvoljenog prekoračenja (min 10,00 KM)) Naknada se obračunava automatski prilikom odobravanja dozvoljenog prekoračenja, zaduživanjem tekućeg računa korisnika	
11	Naknada za obradu pri automatskom produženju dozvoljenog prekoračenja	0,5% od iznosa odobrenog dozvoljenog prekoračenja, jednokratno, fiksno (minimalno 10,00 KM) Naknada se obračunava automatski prilikom automatskog produženja dozvoljenog prekoračenja, zaduženjem tekućeg računa korisnika	
12	Usluge notara	Za gore navedeni reprezentativni uzorak ne postoje troškovi korišćenja notarskih usluga (troškovi kolaterala-hipoteke), osim u slučaju kada klijent izabere usluge notara u svrhu ovjere izjave odnosno saglasnosti učesnika u kreditu.	
13	Informacije o polisi osiguranja života	Odnos između Osiguravajuće kuće i Korisnika dozvoljenog prekoračenja/ klijenta reguliše se Posebnim uslovima osiguranja osiguravajuće kuće koju je Korisnik dozvoljenog prekoračenja/ klijent odabrao 1,00 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period korištenja prekoračenja, za prekoračenja odobrenog limita do 5.000,00 KM 2,00 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period korištenja prekoračenja, za prekoračenja odobrenog limita preko 5.000,00 KM do 10.000,00 KM	
14	Elementi obračuna efektivne kamatne stope	RS/FBIH – Prikaz elemenata za obračun EKS	
		Iznos dozvoljenog prekoračenja	1000
		Rok (u mjesecima)	12
		Nominalna kamatna stopa	13.95%
		Iznos kamate za period od 12 mjeseci (uz pretpostavku da čitav iznos se vraća na isteku 12 mjeseci)	139.52
		TROŠKOVI	(u KM)
		Naknada za obradu zahtjeva, fiksno, jednokratno	10
		Naknada za vođenje tekućeg računa (mjesečno ____ KM), fiksno	

		Troškovi ovjere izjave o zapljeni računa, fiksno, jednokratno	2
		Troškovi ovjere Ugovora o davanju jemstva (samo za područje RS), fiksno, jednokratno	0
		Troškovi polise osiguranja života, fiksno, jednokratno	12
		UKUPNO	1173.52
15	Efektivna kamatna stopa	EKS je efektivna kamatna stopa izračunata za iznos dozvoljenog prekoračenja 1000KM, sa nominalnom kamatnom stopom 13.95%, rokom otplate 12 mjeseci i sa svim poznatim naknadama i troškovima koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem dozvoljenog prekoračenja u momentu sačinjavanja Informacionog lista;	EKS
			19.2%
16	Naknada za prijevremenu otplatu dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu	Korisnik dozvoljenog prekoračenja i prije ugovorom definisanog roka važenja ugovora može isti otkazati uz uslov da najkasnije tri dana ranije o osvojoj namjeri pisanim putem obavijesti Banku uz obavezu da na dan raskida ugovora u cjelosti izmiri sve obaveze po predmetnoj partiji prekoračenja. Banka nema pravo na naplatu naknade u slučaju prijevremenog izmirenja dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.	
17	Informacije u slučaju docnje	RS i Distrikt Brčko	Ako Korisnik svoju obavezu ne ispunji u ugovorenom roku, na dospelu a neizmirenu obavezu, Banka će za period kašnjenja Korisniku zaračunati zateznu kamatu na dospjele obaveze po stopi od 10,95% godišnje za dozvoljena prekoračenja odobrena na teritoriji Republike Srpske. Zatezna kamata se obračunava od dana dospelosti obaveze do dana njenog izmirenja.
			Ako je stopa ugovorene kamate iz tačke 5. viša od gore navedene stope zatezne kamate, ugovorena kamata teče i poslije docnje Korisnika u skladu sa članom 277 stav 2 Zakona o obligacionim odnosima.
		FBIH	Zatezna kamatna stopa koja će se obračunavati u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza korisnika kredita iznosi 10% na godišnjem nivou i ista se obračunava od dana dospelosti obaveza do dana njenog izmirenja. Ako je stopa ugovorene kamate iz tačke 5. viša od gore navedene stope zatezne kamate ugovorena kamata teče i poslije docnje Korisnika u skladu sa članom 277 stav 2 Zakona o obligacionim odnosima.
		Ukoliko u periodu trajanja ugovornog odnosa dođe do izmjene stope zatezne kamate usljed promjene zakonskih propisa, u slučaju kašnjenja primjenjivaće se stopa zatezne kamate, metod i period obračuna iste, na način definisan zakonskim odredbama, bez zaključivanja aneksa ovog Ugovora.	
		U slučaju neizmirenja obaveza, korisnik ima mogućnost da dobije Opomenu I i II kao i Obavijest o raskidu ugovora o dozvoljenom prekoračenju. Opomena/obavijest se ne naplaćuje.	
		U slučaju propuštanja izmirenja obaveza, Banka je ovlaštena raskinuti ugovor i pokrenuti postupak prinudne naplate pred sudom, na osnovu predatih instrumenata obezbjeđenja.	
18	Dodatna prava korisnika:	a) Uvid u kreditnu istoriju:	
		Korisnik ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka;	
		b) Nacrt Ugovora:	
		Korisnik ima pravo da besplatno dobije nacrt Ugovora izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika procijeni da ne želi zasnovati odnos sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu; Korisnik se može odreći prednje navedenog prava na izričit zahtjev	
		c) Odustajanje od ugovora:	
		<u>Područje FBIH:</u> Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog ugovora, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja ovog ugovora. Korisnik je dužan da o svojoj namjeri da odustane od ugovora obavijesti Banku u pisanoj formi, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. U slučaju odustanka Korisnika od ugovora, isti je dužan odmah a najkasnije u roku 30 dana od dana slanja obavještenja iz stava 1 ovog člana vratiti banci glavnica i kamatu iz osnovnog posla za	

		<p>vrijeme korištenja.</p> <p>Banka nema pravo na drugu naknadnu osim naknade iz stava 3 ovog člana i troškova nastalih kod nadležnih organa.</p> <p><u>Područje RS:</u> Korisnik može da odustane od ovog Ugovora do momenta kada mu Banka stavi na raspolaganje dozvoljeno prekoračenje, pod uslovom da nije počeo da koristi kreditna sredstva.</p> <p>d) Zahtjev za plasiranje odobrenih sredstava:</p> <p>Banka neće staviti na raspolaganje odobreno dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Korisniku dozvoljenog prekoračenja prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora o dozvoljenom prekoračenju, osim ukoliko Korisnik dozvoljenog prekoračenja ne uputi pismeni zahtjev za puštanje sredstava prije isteka navedenog roka, te uz ispunjenje ostalih uslova za plasman dozvoljenog prekoračenja definisanih Ugovorom o dozvoljenom prekoračenju.</p>
19	Obezbjedenje	<p>mjenice, administrativna zabrana i izjava o zapljeni računa i bjanko potpisani nalozi Korisnika dozvoljenog prekoračenja</p> <p>Mogućnost dodatnih instrumenata obezbjeđenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polisa osiguranja života Korisnika dozvoljenog prekoračenja ▪ Mjenice, administrativna zabrana, izjava o zapljeni računa, bjanko potpisani nalozi Sudažnika/ Jemca-platca (za područje RS) <p>Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja</p> <p>U slučaju neizmirjenja obaveza Banka će upotrijebiti instrumente obezbjeđenja po slijedećem redosljedu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bjanko nalozi za prenos novčanih sredstava Korisnika dozvoljenog prekoračenja/Sudažnika/Jemca-platca 2. administrativna zabrana Korisnika dozvoljenog prekoračenja/Sudažnika/Jemca-platca 3. izjava o zapljeni računa Korisnika dozvoljenog prekoračenja/Sudažnika/Jemca-platca 4. mjenice Korisnika dozvoljenog prekoračenja/ Sudažnika/Jemca-platca 5. polisa osiguranja života Korisnika dozvoljenog prekoračenja <p>Uz saglasnost korisnika, Banka može istovremeno pokrenuti postupke prinudne naplate po osnovu svih prednje navedenih instrumenata obezbjeđenja te da može upotrijebiti naredni po redosljedu instrument obezbjeđenja i prije okončanja postupka po prethodno upotrebljenom instrumentu obezbjeđenja.</p> <p>Ugovorne strane su saglasne da Banka naprijed navedene instrumente obezbjeđenja može koristiti radi naplate dospjelog djelimičnog ili cjelokupnog iznosa potraživanja. U slučaju kašnjenja u otplati prema ugovorenoj dinamici Banka može izvršiti naplatu potraživanja aktiviranjem instrumenata obezbjeđenja, bez slanja pisanog obavještenja Korisniku kredita, jemcu i/ili Sudažniku, nakon proteka roka od 8 dana od dana padanja u docnju.</p>
20	Informacije o raskidu ugovora	<p>Ugovorne strane su saglasne da Banka zadržava pravo da raskine ovaj Ugovor prije isteka roka i preduzme mjere za naplatu duga, nenaplaćene kamate i svih troškova prouzrokovanih naplatom potraživanja, putem dostavljenih instrumenata obezbjeđenja ukoliko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korisnik ne prima redovna mjesečna primanja iz radnog odnosa preko tekućeg računa iz člana 1. ovog Ugovora; • Duže od 8 (osam) dana tekući račun dovede u nedozvoljeno prekoračenje; • da Banka utvrdi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, da je Korisnik dao falsifikovanu, netačnu dokumentaciju ili neistinite informacije, prilikom podnošenja zahtjeva i za vrijeme trajanja ugovornog odnosa; • da Banka dođe do saznanja da se protiv Korisnika vodi izvršni ili drugi postupak, koji bi

		<p>uticao na izvršavanje ugovorenih obaveza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • da Banka zahtijeva, a Korisnik ne dostavi dodatne instrumente obezbjeđenja/plaćanja, kao i druge informacije i dokumentaciju; • Na prvi poziv Banke se ne javi u Banku. <p>Nedozvoljenim prekoračenjem se smatra svako stanje tekućeg računa koje nije pokriveno iznosom ili rokom dozvoljenog prekoračenja, a izazvano je nastajanjem troškova po bilo kom osnovu u Banci.</p> <p>Nedozvoljenim prekoračenjem smatra se i zaduženje klijenta na osnovu iskorištenih sredstava u trenutku kada Banka opozove dozvoljeno prekoračenje u skladu sa ovim ugovorom i važećim zakonskim propisima.</p> <p>U slučaju otkaza/raskida Ugovora u skladu sa odredbama ovog Ugovora, obaveze Korisnika po Ugovoru dospijevaju u cjelosti (preostali iznos kredita sa pripadajućim obračunatim kamatama i troškovima) i Korisnik je u obavezi da iste izmiri Banci u roku od 7 (sedam) dana od dana uručjenja/prijema obavještenja o otkazu Ugovora.</p> <p>Korisnik i Banka su obavezni da obavještenje o otkazu Ugovora dostave u pisanoj formi. Obavještenje o otkazu Ugovora se smatra uredno dostavljenim Korisniku ako je izvršeno dostavljanje preporučenom poštom na adresu navedenu u ovom Ugovoru, ukoliko Korisnik nije dostavio Banci obavještenje o promjeni adrese, kao i ukoliko je dostavljanje izvršeno na način kako je isto ugovoreno između Banke i Korisnika.</p>
21	Informacije o osnovnim pravima i obavezama Sudužnika (ukoliko postoji)	<p>Sudužnik- solidarni dužnik je upoznat sa svim pravima i obavezama iz informacionog lista kao i sa odredbama Zakona o zaštiti žiranata FBiH kao i sa činjenicom da je Sudužnik- solidarni dužnik pravno ili fizičko lice odgovorno za naplatu svih povjeriočevih potraživanja jednako kao i glavni dužnik, te da se u obavezama izjednačava sa glavnim dužnikom.</p> <p>Takođe je upoznat sa činjenicom da Sudužnik- solidarni dužnik nije jemac- platac te da se na njega ne primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti žiranata FBiH u smislu njegove zaštite kao žiranta, kao i da će se tretirati kao primaran izvor otplate kredita na način da se u slučaju neuredne otplate primarno iscrpe sva pravna sredstva prinudne naplate protiv glavnog dužnika i sudužnika (solidarna odgovornost).</p> <p>Sudužnik je upoznat sa odredbama ZOO-a koje se odnose na otpuštanje duga, tj. sa činjenicom da otpuštanje duga izvršeno sporazumno sa jednim solidarnim dužnikom oslobađa obaveze i ostale dužnike. Ali, ako je otpuštanje imalo za svrhu da oslobodi obaveze samo dužnika s kojim je izvršeno, solidarna obaveza smanjuje se za dio koji prema međusobnim odnosima dužnika pada na njega, dok ostali dužnici odgovaraju solidarno za ostatak obaveze</p>
22	Informacije o osnovnim pravima i obavezama Jemca- platca (ukoliko postoji- za područje RS)	<p>Jemac je upoznat sa svim pravima i obavezama iz informacionog lista kao i sa predmetom jemčenja, oblikom jemstva i obimom jemčeve odgovornosti.</p>
23	Uslovi polaganja novčanog depozita	<p>Namjenski depozit nije obavezan instrument obezbjeđenja za ovu vrstu kreditnih proizvoda</p>
24	Period i uslovi u kojem važe podaci sadržani u standardnom informacionom listu	<p>Sedam dana od datuma naznačenog u ovom informacionom listu.</p>

Sastavni dio informacionog lista je i zahtjev za dozvoljeno prekoračenje sa potrebnom dokumentacijom. Standardni informacioni list se štampa u 2 (dva) odnosno više primjerka u zavisnosti od broja učesnika u plasmanu od čega 1 (jedan) primjerak zadržava Banka, a ostali primjerci su za Klijenta odnosno Sudužnika- solidarnog dužnika/Jemca (ukoliko isti postoji po navedenom plasmanu).